

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

2019

TSUMBANDILA YA U MAKA

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 13.

MAFHUNGO THANGELI O LIVHISWAHO KHA MUTOLI/MUMAKI

Musi vha tshi tola/maka mushumo wa mulingiwa, zwi tevhelaho ndi zwiwwe zwa zwine zwa tea u dzhielwa nzhele musu vha tshi shumisa rubriki:

- Ndeme ya vhupulani, mvetamveto, u vhalulula na u dzudzanya zwo bveledzwaho kha tshibveledzwa tsha u fhedzisela tsho nekedzwaho.
- U dzhiela nzhele u niwala hu re na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele hu tshi katelwa na redzhistara, tshitaila na thouni – nga maanda ho sedzeswa KHETHEKANYO YA B.
- Girama, mupeleto na zwiwa zwa u vhala.
- Zwivhumbeo zwa luambo, hu tshi katelwa na luambo lwa vhudzivha/kuambebe.
- Munanguludzo wa maipfi na luambo lwa maambebe (mirero na maambebe).
- Kufhatelwe kwa mafhungo.
- Kuvhekanyelwe na kufhatelwe kwa dziphara.
- Kuthathuvhelwe kwa thoho sa zwo taniwaho nga zwi re ngomu/zwo faredzwaho nga u angaredza: mvulatswinga, kubveledzelwe kwa mihumbulo na magumo.

MAHUMBULWA MALUGANA NA KUMAKELE/KUTOLELWE**KHETHEKANYO YA A: MAANEA****MBUDZISO YA 1****APHENDIKISI YA C: KHETHEKANYO YA A: Rubriki ya u tola/maka Maanea**

KHA VHA PFESESE: Kha vha shumise rubriki ya u tola/maka (APHENDIKISI YA C) kha u tola/maka Maanea i wanalaho kha masiatari a 11–12 a yu memorandamu.

KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA/MAKA	
KHRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI	30
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	15
TSHIVHUMBEO	5
THANGANYELO	50

Kha vha shumise rubriki ya u tola/maka (APHENDIKISI YA C) u tola/maka maanea.

1. Kha vha vhale maanea othe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo aya zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

3. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha koneha u nanguludza/livhanya na mafhungo ayo zwi tshi kwama TSHIVHUMBEO.

KHA VHA PFESESE

- Mbuno dzo newaho fhasi ha thoho inwe na inwe kha iyi adendamu dzi thuse fhedzi sa tsumbandila/gaidi kha vhamaki/vhatoli.
- Hu tea u newa tshikhala/thendelo ya u dzhiela nthanda ine mulingiwa a thathuvhisa zwone/ngayo thoho, naho zwi tshi nga vha zwo fhambani na izwo zwo newaho kha idzo mbuno kana na mihumbulo/kuvhonele kwa vhona mutoli/mumaki.

Vhalingiwa vha lavhelelwa u nanga thoho NTHIHI ya maanea kha idzo dzo netshedzwaho vha niwala nga u shumisa maipfi a u bva kha 400 u swika kha a 450. Vhalingiwa vha nga niwala nga lushaka lufhio kana lufhio lwa maanea: nganetshelo, mbuletshedzo, a u vhuisa mihumbulo, a u tata khani, a disikhesivi kana thimbwanywa/thanganyelo ya izwo.

1.1 NDI NGE NDI SI IATE FULUFHELO.

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi niwala maanea awe:

- A nga niwala nga u sa lata fulufhelo na u kondelela hawe ho mu diselaho zwivhuya zwinzhi vhutshiloni hawe.
- U bvisela khagala zwe zwa mu tutuwedza u sa lata fulufhelo.
- Maanea aya u tea u a niwala nga ndila ya u tou anetshela/u vhuisa mihumbulo/u buletshedza, nz.
- Fhedzi arali mulingiwa a niwala lushaka lwa maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a newa, ha newi ndatiso.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho. [50]

1.2 NDI VHONUNGO-DZI-MULOMONI, A VHA DALELWI NGA MULAMBO.

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi niwala maanea awe:

- Mulingiwa a nga niwala a tshi talutshedza/anetshela/vhuisa mihumbulo nga ha vhathu vhane vha ambesa nga ha vhukoni havho/zwine vha vha nazwo ngeno vha si na mushumo une vha bvededza/zwi vhonele zwine vha ita.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a niwala nga lushaka luwe na luwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a niwala. [50]

1.3 **Nwalani maanea ane a fhela nga maipfi haya: ' ... MBILU YANGA I DZULELA U NTHOVHEDZA NGE NDA NGALANGADZA VHUMATSHELO HANGA.'**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa a nga n̄wala nga ha zwithu zwi si zwavhuḍi zwe a vha a tshi ita zwe zwa fhedza zwo ita uri a si vhe na vhumatshelo havhuḍi.
- U tea u sumbedza zwe a zwi ita zwine zwa dzulela u mu v̄haisa na u ḍisola nga n̄thani hazwo.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka lūiwe na lūiwe lwa maanea o livhanaho na iyi ṭhoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a n̄wala.

[50]

1.4 **MAMAGA TSHIKO TSHA NYALUWO YA IKONOMI, TSHIRA TSHA MUTAKALO.**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u ṭalutshedza/ṭandavhudza ṭhoho.
- U tea u n̄wala nga zwivhuya zwine zwa ḍiswa nga mamaga sa: u bveledza mishumo ine ya nga ita uri vhushai vhu vhungudzee/vhu fhele.
- U tea u dovha hafhu a n̄wala nga zwithu zwi si zwavhuḍi zwine zwa ḍiswa nga n̄thani ha mamaga sa: malwadze o fhambanaho ane a nga ḍisa dzimpfu, u huvhala, nz.
- Mulingiwa u fanela u sumbedza magumo a siaho muvhali a tshi ḍivha zwine ene mulingiwa a imela zwone.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka lūiwe na lūiwe lwa maanea o livhanaho na iyi ṭhoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a n̄wala.

[50]

1.5 **MUṬA, TSHIKULUTEDZI(TSHITUTUWEDZI) TSHA VHUVHA HA MUṢWA. ṬAṬANI.**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u ṭalutshedza/ṭandavhudza ṭhoho iyi:
- Mulingiwa a nga n̄wala a tshi sumbedza zwine muṭa wa bveledzisa/fhatisa, kana u tshinya vhaswa, zwi nga amba zwivhuya/zwivhi zwine zwa bveledzwa nga kutshilele kwa afho muṭani.

- Muñwe a nga taṭa a tshi sumbedza u hanedza na uri a si miṭa i yoṭhe ine ya bvedza vhuvha ha vhaswa; na zwiñwe zwiimiswa zwi na mukovhe kha vhuvha/zwivhuya/zwivhi kha vhaswa.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a ñwala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na iyi ṭhoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a ñwala.

[50]

1.6 **KHA VHA PFESESE:** Hu tea u vha na vhuṭumani vhukati ha maanea na tshifanyiso tsho nangwaho.

1.6.1 Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi ñwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u ñea ṭhoho yo teaho ya maanea awe.
Tsumbo: **Vhutshilo ha mishashani/Vhushai**, na zwiñwe.
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, a nga anetshela/buletshedza/vhuisa muhumbulo nga ha vhushai vhu wanalaho afho mishashani.
- Kha sumbedze zwi kondaho na zwi vhavhaho zwi bvelelaho afho fhethu.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a ñwala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na iyi ṭhoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a ñwala.

[50]

1.6.2 Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi ñwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u ñea ṭhoho yo teaho ya maanea awe.
Tsumbo: **Maanda nga u pfana/Vhuthihi**, na zwiñwe.
- Mulingiwa u tea u sumbedza ndeme ya u shumisana.
- Kha sumbedze na nyandano ine ya wanala kha vhashumi/vhadzulapo/vhorapolotiki, nz.
- Kha dovhe a sumbedze u ḍidina na u thusana hune ha vha hone.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a ñwala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na iyi ṭhoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a ñwala.

1.6.3 Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musu a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u n̄ea t̄hoho yo teaho ya maanea awe.
Tsumbo: **Khombo magondoni a Afrika Tshipembe**, na zwiñwe.
- Mulingiwa u tea u sumbedza uri ndi lini hune khombo dza mimodoro dza bvelela nga vhunzhi, kana zwiitisi zwa idzo khombo.
- Mulingiwa kha dovhe a sumbedze na zwine zwa nga itwa nga vha Muhasho wa Vhuendi hu u itela u thivhela khombo idzo.
- Kha sumbedze na zwivhangi zwa khombo.
- Kha dovhe a sumbedze u didina ha muvhuso kha ndingedzo dza u thivhela khombo dzibadani.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na iyi t̄hoho, u tea u avhelwa maraga dzi elanaho na zwe a n̄wala.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50

KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI**MBUDZISO YA 2****APHENDIKISI YA D: KHETHEKANYO YA A: Rubriki ya u tola/maka
Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani.**

KHA VHA PFESESE: Kha vha shumise rubriki ya u tola/maka (APHENDIKISI YA D) kha u tola/maka Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani i wanalaho kha siatari la 13 la uyu memorandamu.

KHRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA	
KHRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	15
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	10
THANGANYELO	25

Kha vha shumise rubriki ya u tola/maka (APHENDIKISI YA D) u tola/maka zwibveledzwa zwa vhudavhidzani.

1. Kha vha vhale tshibveledzwa tshothe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala tshibveledzwa vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

KHA VHA PFESESE:

- Zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwi funzwa zwo livhiswa kha maitele a zwino a u linga.
- Izwi zwi tea u dzhielwa ntha musi hu tshi tolwa tshivhumbeo.
- Kha vha nee maraga kha tshivhumbeo tsho teaho/tshone.
- Kha vha sedzese kuvhekanyelwe/kukumedzelwe kwone kwo teaho musi hu tshi nwalwa tshibveledzwa tshiwe na tshiwe.

Vhalingiwa vha tea u nwalwa nga ha thoho MBILI kha dzo netshedzwaho. Mutumbu wa phindulo inwe na inwe u tea u vha na maipfi a u bva kha a 180 u ya kha a 200. Luambo, redzhistara, tshitaila na thouni zwi tea u livhanywa na nyimele.

2.1 VHURIFHI HA TSHISHAKA (INIFOMALA)

Zwi re ngomu na tshivhumbeo:

- Ri lavhelela mafhungo a khumbelo yo livhiswaho kha muzwala wawe ya uri a de a dzule nae a tshi mu kota, lwa vhege dzi si gathi vhunga a tshi khou lwala.
- Diresi nthihi ya muñwali ine ya tevhelwa nga datumu.
- Diresi i tewa u niwalwa nga vhudalo.
- Zwiga zwa u vhalala a zwi shumiswi mafheleloni a mitaladzi ya diresi, theshano na magumo.
- Theshano: Tsumbo: Vho-Nyadzanga.
- Marangaphanda kha nee muvhali ludungela lwa mafhungo ane a do a wana kha mutumbu.
- Mutumbu: Ndi hune ha wanala tshidziki tsha mafhungo, na thandavhudzo yao.
- Hu shumiswa luambo lwo teaho, lu si na miswaswo.
- Nyonesano: Ndi hune muñwali a onesana na muñwalelwa.
- Magumo: Muñwali u niwala dzina lawe fhedzi.

[25]

2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU

Zwi re ngomu na tshivhumbeo:

- Mulingiwa u tea u tana ndivho ya nganetshelo, hu si tshikhodo.
- Nganeavhutshilo iyi i tea u tana divhazwakale khathihi na zwivhuya zwe mufu a itela lushaka.
- Dzina na tshifani zwa mufu, fhethu he mufu a bebelwa hone, miñwaha, mañuvha a mabebo na a u lovha, fhethu he mufu a lovhela hone, tshivhangi tsha lufu, tshifhinga tsha u lwala na madzina a mashaka, na zwiñwe-vho.
- Zwe zwa swikelelwa zwa ndeme: pfunzo/u didzhenisa kha mishumo ya zwitshavha, nz.
- Nganeapfufhi nga ha mufu: u amba zwine mashaka na dzikhonani vha do mu humbula ngazwo.
- U dzheniswa ha milaedza ya ndiliso/zwikhodo u bva kha muta, nz.

[25]

2.3 ATHIKILI YA GURANNDĀ

Zwi re ngomu na tshivhumbeo:

- Athikili i tea u faredza kuvhulungelwe kwa maḍi afha muvhunduni wa muḥwali.
- Thoḥo i kungaho/i takadzaho.
- Thoḥo i tevhelwa nga dzina la muḥwali.
Tsumbo: **Kuvhulungelwe kwa maḍi.**
- Mvulatswinga: Ndi hune muḥwali a divhadza fhungo line a toḍa u amba nga halo. U divhadza kuvhulungelwe kwa maḍi.
- Mutumbu: Hu tandavhudzwa mihumbulo ya fhungo la kuvhulungelwe kwa maḍi, kulangele, kuelethedzele kwa vhathu, zwe zwa itwa kha u vhulunga maḍi na uri a fanela u vulwa lini, a valwa lini.
- Tshitaila tshi nga vha tsha mbuletshedzo, tshi shumisaho figara dza muambo na zwi tokonyaho mihumbulo ya vhavhali.
- Madzina, fhethu, zwifhinga, vhuimo na zwiḥwe zwa ndeme zwi tea u netshedzwa/buletshedzwa kha athikili.
- Phendelo: Ndi hune mafhungo a vhiniwa hone.

[25]

2.4 INTHAVIYU

Zwi re ngomu na tshivhumbeo:

- Ri lavhelela nyambedzano yo livhiswaho kha ndeme ya u kunakisa mupo nga vhadzulapo, na ndila ye vha zwi kona ngayo.
- Thoḥo kha i vhe ye mulingiwa a randelwa yone.
- Mvulatswinga: Kha hu tanwe nyambedzano vhukati ha vhathu vhavhili.
- Mutumbu: Kha hu netshedzwe nyimele (sinario) hu sa athu u thomiwa u niwalwa. Hu niwaliwe madzina a vhabvumbedzwa u ya kha tshamonde tsha siatari. Hu shumiswe kholoni (zwithoma) u bva kha dzina la muambi/mubvumbedzwa. Hu pfukwe mutaladzi u bva kha uno muambi u ya kha a tevhelaho. Hu rekhodiwe nyambedzano nga u sielisana u bva kha uno muambi u ya kha ula. Mafhungo a tea u thoma phanda ha hune dzina la guma hone, zwo khethekanywa nga kholoni/zwithoma.
- Magumo: A tea u vha a fushaho.

[25]

2.5 ADZHENDA NA MAAMBIWA A MUTANGANO

Zwi re ngomu.

- Ri lavhelela maambiwa a mutangano wa u dzudzanyela mitatisano ya mitshino ya sialala ine ya do farwa nga nwedzi wa Khubvumedzi tshitediamu tsha vhuponi honoho.
- Mbofho/tsheo dzi tea u vha khagala sa zwone zwe zwa swikelwa. [25]

2.6 VHURIFHI HA TSHIOFISI (FOMALA)

Zwi re ngomu na tshivhumbeo.

- Ri lavhelela mafhungo ane a vha a mbilaelo dza vhanameli/vhadzulapo vha tshi khou bvisela vhudipfi havho nga ndila ine vhoradzithekhisi vha reilisa zwone, khathihi na u sa vha hone kana u sa vhonala ha vhaofisiri vha dzibadani u itela u langa nyimele.
- Diresi mbili (ya muñwali na ya muñwalelwa).
- Diresi ya u thoma (i tea u ñwalwa datumu nga vhudalo).
- Diresi ya vuvhili (i thoma nga mufari wa tshiimo sa 'Muñwaleli' kana 'Mulanguli').
- Theshano: Ndaa/Aa.
- Thoho ya mafhungo (i tea u ñwalwa nga madanzi kana ya talelwa arali yo ñwalwa nga maledere matuku).
- Mutumbu: Hu tahiswa mbilaelo nga vhudalo, khathihi na mahumbulwa u bva kha vhanameli kana vhadzulapo.
- Nyonesano kana phendelo yo faredzaho ndavhelelo.
- Magumo (muñwali u ñwala tshifani na dzina/inishiala). [25]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 50
MARAGAGUTE: 100

PFESANI:

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipiḁa zwiḁanu (5) zwiḁulwane zwa ḁhalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshiḁwe na tshiḁwe tsha izwo zwipiḁa zwa ḁhalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipiḁa zwiḁhili: tshipiḁa tsha nḁha na tsha fhasi, tshiḁwe na tshiḁwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a nḁha na a fhasi.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ḁOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]

Khriheria		Zwa nḁhesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (Zwo riwaliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha ḁanganedzaho mafhungo na nyimele MARAGA 30	Maimo a nḁha	28–30	22–24	16–18	10–12	4–6
		-Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho -Mihumbulo ya vhuḁali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana tshidele lwa tshoḁhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshoḁhe na ḁhoho nahone zwa takadza -Hu na vhuḁanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana tshidele lwa tshoḁhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lonzhedzana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilinganaho, nahone i si na vhusiki ha muḁe -Vhuḁanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lonzhedzana zwo teaho	-Phindulo yo polikaho tshoḁhe -Mihumbulo yo ḁangananaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe
	Maimo a fhasi	25–27	19–21	13–15	7–9	0–3
		-Ndi zwa nḁhesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshoḁhetshoḁhe -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuḁali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana tshidele lwa tshoḁhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lonzhedzana zwavhuḁi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhuḁdzetudze huriwe vhu khakhisaho muḁoḁo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huriwe u fusha ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u ḁadisa -U shaedza vhuḁanzi ha nzudzanyo na ndunzhendunzhe zwo teaho	-A hu na ndingedzo ya u fhindula ḁhoho/mbudziso -U polika tshoḁhe na u sa tsha tea lwa tshoḁhe -A zwi na sia nahone zwo vhilingana

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phanda)

LUAMBO, TSHITAILA & U DZUDZANYA Thouni, redzhistara na divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Lulambo ndi lwa vhudifhulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe. -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhenithakheni.	14-15	10-11	6-7	2-3	0
	Maimo a nthu	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Lulambo ndi lwa vhudifhulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe. -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhenithakheni.	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Lulambo lu a tokonya, nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho. -Hunzhi a hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa tshidele vhukuma .	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -U shumiswa ho teaho ha luambo u bvedza thalutshedzo. -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele. -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shayedzaho vhukuma.
Maimo a fhasi	12-13 -Lulambo ndi lwa nthu vhukuma -Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni. -A hu na vhukhaki ha girama na mupeleto. -Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.	8-9 -Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho -Vhukhaki vhutuku ha girama na mupeleto -Zwo lundwa tshidele vhukuma	4-5 -U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhududzetudze -Huniwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.	0-1 -Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwiutukutuku zwi sumbedzaho muvanganyo wa mafhungo/mitala. -Divhaipfi yo hotefhala lwa tshothe.	
MARAGA: 15					
TSHIVHUMBEO Zwitalusi zwa tshibvedzwa. Kubvedzele kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/mitala.	5 -Kubvedzele kwa thoho kwa nthesa -Vhudodombedzi ha mathakhenithakheni -Mafhungo/mitala, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshotheshothe.	4 -Kubvedzele kwa thoho kwo lundzedanaho -Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho -Mafhungo/mitala, phara zwo vangwa lu pfadzaho.	3 -Kubvedzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea -Mafhungo/mitala, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.	2 -Dziwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafhungo/mitala na phara zwi di vha na vhukhaki -Fhedzi maanea a tsha di pfala naho hu na vhukhaki.	1 -Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafhungo/mitala na phara zwo dala vhukhaki -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.
MARAGA: 5					
MARAGANYANGAREDZI	40-50	30-39	20-29	10-19	0-9

KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]

Khitheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO Zwo niwaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tangedzaho mafhungo na tshivhumbeo/milayo na nyimele MARAGA 15	13–15 -Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshoṭhe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kunwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	10–12 -Phindulo ndi yavhuḍi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuṭala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa -Zwo tikedza ṭhoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhuṭuku	7–9 -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshoṭhe lini – hu na u polika huiwe hu vhonealaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo ḍi lunzhedzana -Zwiwe zwidodombedzwa zwi tikedza ṭhoho -Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku	4–6 -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonealaho naho o fara vhuṭala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoṭhe lini -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza ṭhoho -Hu na u shaedza hu vhonealaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	0–3 -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiṭukuṭuku zwi tikedza ṭhoho -A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA Thouni, redzhiṭara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tangedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muṭwalo na mupeleṭo MARAGA 10	9–10 -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhukhakhi	7–8 -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuḍi -Divhaipfi ndi yavhuḍi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhakhi	5–6 -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huiwe vhukhakhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhukhakhi vhu hone a vhu thithisi thalutshedzo	3–4 -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Thalutshedzo yo thithisea	0–2 -Thouni, redzhiṭara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tangedzaho mafhungo na nyimele -Zwo ḍala vhukhakhi nahone zwo tangananana -Divhaipfi a i tei ndivho na kathihi -Thalutshedzo yo hotefhala tshoṭhe
MARAGANYANGAREDZI	22–25	17–20	12–15	7–10	0–5